



Broj: UPI 13-037/25-217/2

30.06.2025. godine

Na osnovu čl. 13 i 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list CG“, br. 44/12 i 30/17) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), postupajući po zahtjevu MANS-a za slobodan pristup informacijama, evidentiran pod brojem UPI 13-037/25-217/1 od 20.06.2025. godine, Ministarstvo kulture i medija, donosi

RJEŠENJE

1. **USVAJA SE** zahtjev za pristup informaciji – kopija svih akata koji sadrži podatke i informacije o putnim troškovima ministra, uključujući i putne naloge za period od 01. januara do 01. juna 2025. godine.
2. Pristup informaciji iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja ostvariće se dostavljanjem informacije na adresu: Dalmatinska ulica broj 188, 81000 Podgorica.

Obrazloženje

MANS je podnio Ministarstvu kulture i medija zahtjev za slobodan pristup informacijama, koji zahtjev je evidentiran kod Ministarstva kulture i medija pod brojem UPI 13-037/25-217/1 od 20.06.2025. godine, a koji se odnosi na slobodan pristup informaciji - kopija svih akata koji sadrži podatke i informacije o putnim troškovima ministra, uključujući i putne naloge za period od 01. januara do 01. juna 2025. godine.

Pristup informaciji tražen je dostavljanjem informacije na adresu Dalmatinska broj 188, 81000 Podgorica ili elektronskim putem na e-mail adresu: spi@mans.co.me.

Postupajući po podnijetom zahtjevu, utvrđeno je da je Ministarstvo kulture i medija u posjedu informacije bliže opisane tačkom 1 dispozitiva ovog rješenja, pa je cijenilo da predmetni zahtjev treba usvojiti kao osnovan, u skladu sa članom 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kojim je propisano da je organ vlasti dužan da podnosiocu zahtjeva omogući pristup informaciji ili njenom dijelu koji posjeduje.

Članom 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list CG“, br. 44/12 i 30/17), propisano je da o zahtjevu za pristup informaciji ili ponovnu upotrebu informacija, osim u slučaju iz člana 22 istog zakona, organ vlasti odlučuje rješenjem, kojim dozvoljava pristup traženoj informaciji, odnosno ponovnu upotrebu informacija ili njenom dijelu ili zahtjev odbija. Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, neposredno ili preko ovog Ministarstva.

Dostavljeno:

- podnosiocu zahtjeva
- za spise predmeta
- a/a



PREDUZEĆE

NKM

Br.

13-422/15-2013/1

05.05.2015.

NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE

Radnik-ca

Antanava Vyski

raspoređen-a na poslove

nišulova Kulture

1 mjesec

otputovaće službeno dana

15.05. 2015. dan, Francuske

sa zadatkom

potpisivanje Sporazuma o
filmskog produkcije i snimanju i
R. Francuske i posjeta kantonu
ferreux

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku:

avion

u povratku:

avion

Dnevica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od €

Na putu će se zadržati najduže do 20 godine.

i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeti
pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeti u roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret

u iznosu od €

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od €

(M.P.)

Nalogodavac.

Antanava Vyski

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	15.05. u 14 sati	Broj sati	Broj dnev.	Po. €	SVEGA €
	Dan povratka	19.05. u 14 sati				
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km	€	
	MAĐAR	29			101,30	101,30
	MAĐAR	UBOR			13,92	13,92
	MAĐAR	UBOR			13,24	13,24
	MAĐAR	UBOR			16,91	16,91
	MAĐAR	UBOR			13,09	13,09
	MAĐAR	UBOR			29,77	29,77
Ostalo						
Svega					556,00	
Primljena akontacija					343,00	
Broj priloga:					Ostaje za isplatu-uplatu	213,00
U _____ dana _____ 20 _____ (podnosioc računa)						

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu

putnog računa od € 556,00 slovima: petsto

pedeset i petnaest na teret _____

u _____ dana _____ 20 _____

Likvidirao,

Rukovodilac računovodstva,

Nalagodavac,

Isplatio
Naplatio

€ 556,00

Primio
Vratio

€ 556,00

(bilaga)

(podnosioc računa)

PREDUZEĆE MKM
Br. 15-40425-4653/1
05.05.2015.

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca dr. Tamara Vuković
raspoređen-a na poslove ministarstva kulture i nauke

otputovao službeno dana 15.05.2015. u Kan, Francuska

sa zadatkom potpisivanje sporazuma o
brunoj modu, između Vlade R.
Francuske i Republike Srbije

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € _____

Na putu će se zadržati najduže do _____ 20 _____ godine,
i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeće
pismeni izveštaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret _____

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 343,00

Tamara Vuković
(M.P.)

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	
Podjela:	07.04.2024
Dat. od:	13.04.2024
Dat. do:	16.05.24

Inter Travel Club

Inter Travel Club
Podgorica
Marka Kraljevića 32
PDV-30331-03478-1
PIB 02042982
Fax: +38220801010
www.intertravel.me
podgorica@intertravel.me

Client Name: MIN. KULTURE I MEDIJA
Address: Mrgosova 83, Cetinje
Telephone: +38220801010
Tax number: PIB 11081436
Registration number: 13081436

Invoice / Racun

79626

47.05. K.A.N.

Br. Surname	Name	Ticket	Destination	Price	Tax	Total
3 VOJNO	TAMARA	265045300 265045321 265045352	TGD VIE NCE VIE TGD TGD VIE NCE VIE TGD TGD VIE NCE VIE TGD	408.00 408.00 408.00	258.30 258.30 258.30	666.30 666.30 666.30

Grand total (EUR):

1,998.90

Planu / Pay N.B.330-16646-13

N.B.630-16646-13

Date: 30.4.2024

Porpis/Signture

Napomena: Rok za uplatu je 15 dana od salicaju neplaćenoj
placanju uplatusveće se zateza kazna od 0.5% dnevno.

Inter Travel Club
Marka Kraljevića 32, Podgorica
81000
T: +38220801010
F: +38220801010
E: podgorica@intertravel.me

Inter Travel Club
Marka Kraljevića 32, Podgorica
81000
T: +38220801010
F: +38220801010
E: podgorica@intertravel.me

Inter Travel Club
Marka Kraljevića 32, Podgorica
81000
T: +38220801010
F: +38220801010
E: podgorica@intertravel.me

Artikal (Strana) Cijena

Artikal (Strana) Cijena
1.000.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

23.05.2025

13-402/p5 - 7963/2



Inter travel club

Inter Travel Club
Podgorica
Marka Miljanova 32
PDV: 30/31-03476-1
PIB: 02404362
Fax: +38220601616
www.inter.travel
podgorica@inter.travel

Client: MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
Name: Njegoševa 53, Cetinje
Address: 11051438
Telephone:
Tax number:
Registration number:

Invoice / Racun 092/25

Nr	Name	Surname	Ticket	Destination	Price	Tax	Total
1			289599	TRANSFER AIRPORT			
2	VUKOVIC	TAMARA		CANNES VILLA ST BARTH	223.50	0.00	223.50
3				TRANSFER NICE - COTE			
				DAZUR AIRPORT NICE(NCE)			
				15.05-19.05			
					223.50	0.00	223.50

Grand total (EUR): 223.50

NLB:530-166646-13

0665
4149

RUZOVIC Alina

INTER TRAVEL CLUB O.O.O.
14 INTER TRAVEL CLUB
PIB: 02404362
Biljanka br 52, Podgorica

Ministarstvo kulture i

Medija

5

53, Cetinje, tse

11051438

01.10.2025. 869

broj racuna: 7988

racuna:

1580/1308/2025/147001260

02.05.2025. 2015340

Inter Travel Club

podgorica: 11051438

placanje: 15.05-19.05

al (Stara)

Cijena

15.5 x 1.00

223.50

15.5 x 1.00

223.50

15.5 x 1.00

223.50

15.5 x 1.00

223.50

15.5 x 1.00

223.50

15.5 x 1.00

223.50

15.5 x 1.00

223.50

15.5 x 1.00

223.50

15.5 x 1.00

223.50

15.5 x 1.00

223.50

15.5 x 1.00

223.50



01 02 03 04
08

PREDUZEĆE

Br. 13-402/25 to 1192/1
25.03.2025.

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca

TANARA Vujančić

raspoređen-a na poslove

MILISAVKA KULTURA i Medija

otputovao službeno dana

01.04. 2025. u Vrroclaw, Poljska

sa zadatkom

Posjeta Univerzitetu u Vrroclawu

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku:

AVION

u povratku:

AVION

Dnevica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu €

od Na putu će se zadržati najduže 10.04.04 do 2025. godine,

i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeće pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku od 3 dana.

Putni troškovi padaju na teret

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od €

(M.P.)

G-5742



Na osnovu predloga naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	01.04.	u	00	sati	Broj sati	Broj dnevnica	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	04.04.	u	08	sati				
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km					
Ostalo									
Svega								227,85	
Primljena akontacija								227,85	
Broj priloga:								Ostaje za isplatu-uplatu	
U _____ dana _____ 20 _____								(podnosilac računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 227,85 slovima: dvadeset sedam eura i osam na teret Min

U Cetini dana 28.04.

Likvidirao, Rukovodilac računovodstva, Nalagodavac

Isplatio € 227,85 Primio 28.04.2025

Naplatio (blagajnik) (podnosilac računa)

PREDUZEĆE MKM
Br. 13-402/25-1192/1
25.03.2025.

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca TAMARA VUKOVIĆ
raspoređen-a na poslove MINISTARKA KULTURE I MEDIJA
otputovaće službeno dana 01.04. 2025 u Vroclav, Poljska
sa zadatkom Posjeta univerzitetu u Vroclavu

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:
u odlasku: avion
u povratku: avion

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu € _____
od Na putu će se zadržati najduže _____ do 20 _____ godine,
i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeće
pismeni Izveštaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku od 3 dana.

Putni troškovi padaju na teret Ministarskog kulture i medija

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 227,85

G-5742



Inter Travel Club

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJE

21.03.2025

13-402/25-1166/1

Inter Travel Club
Podgorica
Marka Miljanova 32
Cv: 3073103475-1
PIB: 02104362
Fax: +38220501616
www.intertravel.me
podgorica@intertravel.me

Client Name: MIN. KULTURE I MEDIJE
Address: Njegoševa 83, Cetinje
Telephone:
Tax number: pib 11081436
Registration number:

Invoice / Racun 503/25

Br.	Surname	Name	Ticket	Destination	Price	Tax	Total
1			2024184	TGD.WRO.TGD	135.55	0.00	135.55
2	VUKOVIC	ITAMARA		TGD.WRO.TGD	135.55	0.00	135.55
3				TGD.WRO.TGD	135.55	0.00	135.55
				01-04APR			
					406.65	0.00	406.65
Grand total (EUR)							406.65

Plati / Pay: NLB: 630-186646-18

NLB: 630-186646-18

Signature
Date: 21.03.2025

Napomena: Rok za uplatu je 15 dana, u slučaju neblagovremenog plaćanja uračunavace se zatezna kamata od 0.5% dnevno.


Za avio karte:

Oporezivo po stopi 0% u skladu sa članom 25 stav 1. tačka 7 Zakona o porezima na dobitu vrijednost.

Za hotelski smještaj, prevoz i krstarenje.

Usluga turističke agencije oporezivo u skladu sa članom 14 Zakona o PDV-u

Inter Travel Club



Inter Travel Club
Podgorica
Marka Miljanova 32
PDV 30/81-03475-1
PIB 02404362
Fax +38220601616
www.intertravel
podgorica@intertravel

Client Name: MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Address: oseeva 83, Cebu

Téléphone

Tax number: 11081436

Registration number

Invoice / Racun

605/25

[illegible]**Grand total**

VELIP

24.93

Platiti / Pay

NLB:530-166646-13

ΤΙΖΟΝΤΕΣ ΑΙΔΑ

Pöytäkirja

Date: 3-4-2025

Napomena: Rok za uplatu je 15 dana u slučaju neblagovremenog plaćanja uračunavace se zatezna kamata od 0.5% dnevno.

Za avio karte:

"Oporezivno po stopi 0% u skladu sa članom 25 stav 1 tačka 7 Zakona o porezu na dodatu vrijednost. Za hotelski smještaj, prevoz i krstarenje."

Za hotelski smještaj, prevoz i krstarenje:
"Izletna turistička"

"Usluga turističke agencije oporeziva u skladu sa Članom 44. Zakona o PDV-u"

DATE	11 04 2025
Case	13-402/25-1418/1

PREDUZEĆE MKIM
Br. 13-404/25-643/1
06. 02. 2025.

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca TATJANA Vujančić

raspoređen-a na poslove

Ministarstva kulture i narodne
otputovaće službeno dana 07. 02. 2025. u R. Sloveniju
N. Gorica i Ljubljano

sa zadatkom

Čestitka obilježja Evropske prijestolnice
kulture Nova Gorica 2025.
Ministarstva kulture i narodne

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: AVION

u povratku: AVION


Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu € _____
od Na putu će se zadržati najduže do 12. 02. 2025. godine,
i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeće
pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku od 3 dana.

Putni troškovi padaju na teret _____

Ministarstvo kulture i narodne

Odobravam isplatu akontacije u iznosu red € _____

G-5742



Nalogodavac:

[Signature]

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	07.12. u 14 ¹⁵ sati	Broj sati	Broj dneva	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	12.12. u 18 ²⁰ sati		5	63,00	315
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km		
	MAUV	01.003.25007963			10,90	10,90
	MAUV	839787			59,70	59,70
	MAUV	668947			82,80	82,80
	MAUV	00179980313			30,00	30,00
	MAUV	0006-1025			31,60	31,60
Ostalo						
	Svega					529,40
Broj priloga:					Primljena akontacija	-
					Ostaje za isplatu-uplatu	529,40
U _____ dana _____ 20 ____					_____ (podnosioc računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 529,40 slovima: petsto dvadeset i četiri evra i 40/100 na teret MM

U Beogradu dana 08.03

Likvidirao, [Signature] Rukovodilac računovodstva, [Signature] Nalogodavac, [Signature]

Isplatio Naplatio € 529,40 € 529,40

(blagajnik) (podnosioc računa)

PREDUZEĆE _____

Br. _____ / _____ 20 ____

ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE

Radnik-ca _____

raspoređen-a na poslove _____

otputovaće službeno dana _____ 20 ____ u _____

sa zadatkom _____

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: _____

u povratku: _____

Dnevica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu € _____ od Na putu će se zadržati najduže _____ do 20 ____ godine, i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeće pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku od 3 dana.

Putni troškovi padaju na teret _____

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

(M.P.)

Nalogodavac,



Client Name: MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Address Njegoševa 83, Cetinje
Telephone
Tax number 11061436
Registration number

Invoice / Racun 180/25

Br.	Surname	Name	Ticket	Destination	Price	Tax	Total
1	Vujovic	Tamara	30225	HOTEL PERLA	1.146,50	0,00	1.146,50
2	Vujovic	Tamara	9787953	CITY HOTEL LJUBLJANA	608,60	0,00	608,60
3	VUJOVIC	TAJARA	1000919904	TGD LJU TGD	139,00	0,00	139,00
4			1000919905	TGD LJU TGD	139,00	0,00	139,00
5			1005819906	TGD LJU TGD	139,00	0,00	139,00
				07.12.2002			
MINISTARSTVO 09-02-2025 13-F-402/25-593/1							
					2.172,10	0,00	2.172,10

Grand total (EUR)	2,172.10
----------------------	----------

Plaintiff / Pay NLB:530-166646-13

NLB:530-166646-13


 T. David Alda
 Director
 Date: 3/2/2025

Napomena: Rok za uplatu je 15 dana, u slučaju neblagovremenog plaćanja uračunavace se zatezna kamata od

Za avlo karte:

*Oporezivo po stopi 0% u skladu sa članom 25 stav 1 tačka 7 Zakona o porezu na dodatu vrijednost.
 Za hotelski smještaj, prevoz i iznajmljivanje.

Za hotelski smještaj, prevoz i krstarenje:

"Usluga turističke agencije oporeziva u skladu sa Članom 44 Zakona o PDV-u"

PREDUZEĆE MGM
Br. 15-402/25-166/1
23.01.2025

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca dr. Tamara Vujović
raspoređen-a na poslove ministarstva

odputovaće službeno dana 31.01.2025 u Rotterdam, Holandiju
i Budimpeštu, Mađarsku
sa zadatkom posredstvo na međunarodnom forumu
forumu Rotterdam i učestvovati na samitu
zapadnog Balkana o obrascima
ulazni

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion
u povratku: avion

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € _____

Na putu će se zadržati najduže do _____ 20 _____ godine,
i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeti
pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeti u roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret MGM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____



Nalagodavac: Tamara Vujović

PUTNI RAČUN

[illegible]

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu
putnog računa od € 167,72 slovima: šeststo

putnog računa od € 1497,72 slovima: četiri tisuća i sedamsto i sedamdeset i sedam

u Селу

. Likvidirao,

Rukovodilac računarstva

11.3
Αποδοτικότητα

Isplatio
Naplatio: € 49272

- [blagajnik]

Prilic
Vratio

(pôdnošilac računa)

PREDUZEČE _____

Br. _____ / 20

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca

raspoređen-a na poslove

otputovaće službeno dana _____ 20 _____

sa dodatkom

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku:

u povratku:

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od €

Na putu će se zadržati najduže do 20 godine.
 u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeće
 pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret

Odobravam Isplatu akontacije u iznosu od €

(M.P.)

Nalogodavac,



Address Njegoseva 63, Cetinje
Telephone
Tax number 011081438
Registration number

Br.	Surname	Name	Ticket	Destination	Price	Tax	Total
1	VUJOVIC	TAMARA	6002789551	CHANGE	88.00	0.00	88.00
2				CHANGE	88.00	0.00	88.00
				1.02			
					176.00	0.00	176.00

13-404/25-593/2

Grand Total
EUR: 176.00

NLB:530-166646-13

Provic Aida
 Holpis/Signature
 Date: 30/1/2025

Napomena: Rok za uplatu je 15 dana u slučaju neblagovremenog plaćanja uracunavace se zatezna kamata od 0.5% dnevno.

Za avio karte:

*Oporezivo po stopi 0% u skladu sa članom 25 stav 1 tačka 7 Zakona o porezu na dodatu vrijednost.
Za hotelski smještaj, prevoz i krstarenje.

Za hotelski smještaj, prevoz i krstarenje:

"Usluga turističke agencije oporeziva u skladu sa Članom 44 Zakona o PDV-u"

Agnes



Infer Travel Club
Podgorica
Marka Miljanova 32
PDV: 30/31-03478-1
PIB: 02404362
Fax: +38220601616
www.infer.travel
podgorica@infer.travel

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Permit: 29.01.2025
Org. broj: 13-402/25-342/1
Vrijednost: 120/25

Client Name: MIN. KULTURE I MEDIJA
Address: Njegoševa 83, Cetinje
Telephone:
Tax number: PIB: 11081436
Registration number:

Invoice / Racun

120/25

Br.	Surname	Name	Traker	Destination	Price	Tax	Total
1	VOJJOVIC	TAMARA	6002789526	DBV ZAG AMS 31.01	218.00	63.60	279.60
2			6002789529	BUD BEG TGD 05.02	120.00	57.42	177.42
3	VOJJOVIC	TAMARA	6002789530	BUD BEG TGD 05.02	120.00	57.42	177.42
4	VOJJOVIC	TAMARA	6002789525	AMS BUD 03.02	346.00	283.53	629.53
5			6002789527	DBV ZAG AMS 31.01	218.00	63.60	279.60
6			6002789524	AMS BUD 03.02	346.00	283.53	629.53
					1,364.00	609.10	2,173.10

Grand total (EUR):

2,173.10

Plaćati / Pay NLB:530-166646-13

NLB:530-166646-13

Potpis/Signature
Date: 24.1.2025

Napomena: Rok za uplatu je 15 dana, u slučaju neblagovremenog plaćanja uracunavace se zatezna kamata od 0,5% dnevno.

Za avio karte:

"Oporezivo po stopi 0% u skladu sa članom 25 stav 1 tačka 7 Zakona o porezu na dodatu vrijednost."

Za hotelski smještaj, prevoz i krstarenje:

"Usluga turistička agencije oporeziva u skladu sa članom 44 Zakona o PDV-u"

Podpis

inter travel club

Inter Travel Club
Podgorica
Merka Miljanova 32
PDV:30/81-03475-1
PIB:02404362
Fax: +38220801616
www.inter.travel
podgorica@inter.travel

Client Name: MINISTARSTVO KULTURE I ME

Address: Njegosova 83, Cetinje
Telephone:
Tax number: 011081438
Registration number:

Invoice / Racun 133/25

Br.	Surname	Name	Ticket	Destination	Price	Tax	Total
1	IVUJOVIC	TAMARA	0762708	DOUBLE THREE	877.96	0.00	877.96
2				31.01-03.02			
MINISTARSTVO KULTURE I MEDJIA							
09.02.2025							
131 402/25-593/3							
Grand total					877.96	0.00	877.96
/EUR/					877.96		

Plati / Pay NLB:530-166646-13

NLB:530-166646-13

Tuzovic Alida
Potpis/Signature
Date: 27.1.2025

Napomena: Rok za uplatu je 15 dana, u slučaju neblagovremenog plaćanja uračunavace se zatezna kamata od 0.5% dnevno.

Za avio karte:

"Oporezivo po stopi 0% u skladu sa članom 25 stav 1 tačka 7 Zakona o porezu na dodatu vrijednost."

Za hotelski smještaj, prevoz i krstarenje:

"Usluga turističke agencije oporeziva u skladu sa članom 44 Zakona o PDV-u"



Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS

Dalmatinska 188, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/Mob: +382 20 266 326; 266 327; 266 328; +382 69 446 094
+382 67 262 724
mans@t-com.me, www.mans.co.me

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 20.06.2025				
Org. ed.	Red. broj	Prilog	Vrednost	
UPI-13-037/25	-217/1			

NVO MANS

Broj: 153935
Podgorica, 20.06.2025.

Ministarstvo kulture i medija [P]


Predmet: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Poštovani,

Molimo Vas da nam na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama dostavite KOPIJU svih akata koji sadrže podatke i informacije o putnim troškovima ministra, uključujući i putne naloge, za period od 1. januara do 1. juna 2025. godine.

Rješenje donešeno po ovom zahtjevu i KOPIJE traženih informacija možete dostaviti na adresu Dalmatinska ulica broj 188, 81000 Podgorica ili ih poslati na e-mail adresu spi@mans.co.me.

U slučaju da tražene informacije već posjedujete u elektronskoj formi, te da ne postoje dodatni troškovi njihovog skeniranja, možete ih dostaviti na e-mail adresu spi@mans.co.me.



Podnosilac zahtjeva:

Vanja Čalović Marković

Izvršni direktor NVO MANS

Vanja Čalović Marković

Ove informacije mogu biti tražene u okviru redovnih aktivnosti MANS-a ili po zahtjevu građana, novinara ili nevladinih organizacija kojima pružamo pomoć da dođu do podataka putem mobilne aplikacije „Pitajte Institucije“.

Ljiljana Vujovic

From: Kabinet Kultura
Sent: Friday, June 20, 2025 9:04 AM
To: Ljiljana Vujovic
Cc: Milena Bosnjak
Subject: FW: Zahtjev za slobodan pristup informacijama - 153935
Attachments: Zahtjev.pdf

-----Original Message-----

From: MANS <spi@mans.co.me>
Sent: petak, 20. jun 2025. 08:46
To: Kabinet Kultura <kabinet.kultura@mku.gov.me>
Subject: Zahtjev za slobodan pristup informacijama - 153935

Poštovani,

u prilogu Vam dostavljam zahtjev za slobodan pristup informacijama.

NAPOMENA: Na osnovu člana 21 Zakona o elektronskom dokumentu primalac elektronskog dokumenta je dužan pošiljaocu potvrditi prijem podneska iz ovog e-maila. Molimo Vas da nas o prijemu elektronskog dokumenta poslatog uz ovaj e-mail obavijestite odmah, a najkasnije u roku od 2 dana.

S poštovanjem,

Vanja Čalović Marković, izvršni direktor NVO MANS

Ljiljana Vujovic

From: Kabinet Kultura
Sent: Friday, June 20, 2025 12:33 PM
To: Milena Bosnjak; Ljiljana Vujovic
Subject: FW: Zahtjev za slobodan pristup informacijama - 153935

From: SPI <spi@mans.co.me>
Sent: petak, 20. jun 2025. 12:31
To: Kabinet Kultura <kabinet.kultura@mku.gov.me>
Subject: Re: Zahtjev za slobodan pristup informacijama - 153935

Poštovani,

Danas smo Vam uputili zahtjev, gdje smo u dijelu teksta napravili grešku i stavili **Ministra**, izvinjavamo se zbog propusta i ispravljamo zahtjev da se odnosi na **Ministarku**.

Izvinjavamo se još jednom.

Srdačan pozdrav,

NVO MANS

On 20-Jun-25 08:45, MANS wrote:

Poštovani,

u prilogu Vam dostavljam zahtjev za slobodan pristup informacijama.

NAPOMENA: Na osnovu člana 21 Zakona o elektronskom dokumentu primalac elektronskog dokumenta je dužan pošiljaocu potvrditi prijem podneska iz ovog e-maila. Molimo Vas da nas o prijemu elektronskog dokumenta poslatog uz ovaj e-mail obavijestite odmah, a najkasnije u roku od 2 dana.

S poštovanjem,

Vanja Čalović Marković, izvršni direktor NVO MANS

--
Mreža za afirmaciju NVO Sektora - MANS
The Network for Affirmation of NGO Sector - MANS

Dalmatinska 188, 81000 Podgorica, Montenegro
+382 (0)20.266.326, 266.327, 266.328
+382 (0)67. 262.724 (GSM, VIBER)
+382 (0)69.446.094 (GSM)
spi@mans.co.me

www.mans.co.me
www.kriminal.me
www.cistakampanja.me